

1125.

Na osnovu člana 6 stav 1 tačka 9, a u vezi sa čl. 74 stav 1, 75 stav 7, 81 stav 11 i 86 stav 2 Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni list CG“, broj 30/12, 30/17 i 82/20), uz prethodnu saglasnost Ministarstva saobraćaja i pomorstva, Agencija za civilno vazduhoplovstvo donijela je

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O CERTIFIKACIJI PLOVIDBENOSTI I EKOLOŠKOJ
CERTIFIKACIJI VAZDUHOPLOVA I VAZDUHOPLOVNIH PROIZVODA, DJELOVA I UREĐAJA I ZA
CERTIFIKACIJU PROJEKTNIH I PROIZVODNIH ORGANIZACIJA

Član 1

U Pravilniku o certifikaciji ploidbenosti i ekološkoj certifikaciji vazduhoplova i vazduhoplovnih proizvoda, djelova i uređaja i za certifikaciju projektnih i proizvodnih organizacija („Službeni list CG“, br. 53/12, 10/13, 13/14, 57/15, 12/17 i 43/20) u članu 2 u stavu 1 poslije riječi „Uredba Komisije (EU) br. 2016/5 od 5. januara 2016. godine“ stavlja se zapeta i veznik „i“ se briše, a poslije riječi „Sprovedbena Uredba Komisije (EU) 2019/897 od 12. marta 2019. godine“ dodaju se riječi „i Delegirana Uredba komisije (EU) 2020/570 od 28. januara 2020. godine“.

Poslije stava 7 dodaje se novi stav 8 koji glasi:

„Delegirana Uredba komisije (EU) 2020/570 data je u Prilogu 7, koji je sastavni dio ovog pravilnika.“

Član 2

U članu 4, riječi „Priloga 1-6“ zamjenjuju se riječima „Priloga 1-7“.

Član 3

Poslije Priloga 6, dodaje se Prilog 7, kao prilog ovog pravilnika.

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 01/2-040/20-1193/5
Podgorica, 17.08.2020. godine

Direktor,
Dragan Đurović, s.r.

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/570

od 28. januara 2020. godine

o izmjeni i dopuni i ispravci Uredbe (EU) br. 748/2012 u pogledu usklađivanja pravila o kontinuiranoj plovidbenosti vazduhoplova i vazduhoplovnih proizvoda, djelova i uređaja sa Uredbom (EU) br. 1321/2014

(Tekst od značaja za EEP)

Član 1

Uredba (EU) br. 748/2012 mijenja se i dopunjava i ispravlja kako slijedi:

- (1) u članu 1 (2), briše se tačka (d);
- (2) Aneks I mijenja se i dopunjava u skladu sa Aneksom ove Uredbe.

Član 2

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objavljivanja u *Službenom listu Evropske unije*.
Primjenjuje se od 24. marta 2020. godine.

Ova Uredba obavezujuća je u cjelini i neposredno se primjenjuje u svim državama članicama.
Sačinjeno u Briselu, 28. januara 2020. godine.

Za Komisiju
Predsjednik
Ursula VON DER LEYEN

ANEKS

Aneks I (dio 21) Uredbe (EU) br. 748/2012 mijenja se i dopunjava:

(1) u sadržaju se upućivanje na Dodatak II mijenja i glasi:

„Dodatak II — EASA Obrazac 15a i 15c — Potvrda o provjeri plovidbenosti”;

(2) u tački 21.A.93, tačka (2) tačke (c) mijenja se i glasi:

„2. zatraži produžavanje vremenskog roka navedenog u prvoj rečenici tačke (c) za prvobitni zahtjev i da predloži novi datum izdavanja odobrenja. U tom slučaju, podnositelj zahtjeva je dužan da se uskladi sa osnovom za izdavanje uvjerenja o tipu, osnovom za sertifikaciju podataka o operativnoj prikladnosti i zahtjevima za zaštitu životne sredine, utvrđenim od strane Agencije u skladu sa tačkom 21.A.101 i o kojima je obaviješten u skladu sa tačkom 21.B.105, za datum koji bira podnositelj zahtjeva. Ipak, taj datum ne smije da prethodi novom datumu koji je predložio podnositelj zahtjeva za izdavanje odobrenja za više od pet godina u slučaju zahtjeva za promjenu uvjerenja o tipu ili ograničenog uvjerenja o tipu za veliki avion ili veliki rotokopter, kao i za više od tri godine u slučaju zahtjeva za bilo koju drugu promjenu uvjerenja o tipu ili ograničenog uvjerenja o tipu.”;

(3) u tački 21.A.165, tačka (3) tačke (c) mijenja se i glasi:

„3. Dodatno, u slučaju zahtjeva za zaštitu životne sredine utvrđuje:

- (i) da je završeni motor u saglasnosti sa primjenljivim zahtjevima koji se odnose na emisije izduvnih gasova motora na dan proizvodnje motora; i
- (ii) da je završeni avion u saglasnosti sa primjenljivim zahtjevima koji se odnose na emisije CO₂ na dan kada je izdato prvo uvjerenje o plovidbenosti”;

(4) u tački 21.A.174, tačka (3) tačke (b) mijenja se i glasi:

„3. za korišćeni vazduhoplov:

- (i) koji potiče iz države članice, potvrdu o provjeri plovidbenosti izdatu u skladu sa Aneksom I (Dio-M) ili Aneksom Vb (Dio-ML) Uredbe Komisije (EU) br. 1321/2014 (*);
- (ii) koji potiče iz treće zemlje
 - izjavu nadležnog organa države u kojoj je vazduhoplov registrovan, ili je bio registrovan, o stanju plovidbenosti vazduhoplova u registru u trenutku prenošenja,
 - izvještaj o masi i ravnoteži sa rasporedom ukrcavanja,
 - letački priručnik, ako se zahtijeva u skladu sa primjenljivim pravilom o plovidbenosti (*airworthiness code*) za određeni vazduhoplov,

* Uredba Komisije (EU) br.1321/2014 od 26. novembra 2014. godine o kontinuiranoj plovidbenosti vazduhoplova i vazduhoplovnih proizvoda, djelova i uređaja i o odobravanju organizacija i osoblja koji obavljaju ove poslove (Sl. list L 362, 17.12.2014, str. 1).”;

- prethodnu evidenciju pomoću koje se utvrđuju standardi proizvodnje, promjena i održavanja vazduhoplova, uključujući sva ograničenja povezana sa ograničenim uvjerenjem o plovidbenosti u skladu sa tačkom 21.B.327,
- preporuku za izdavanje uvjerenja o plovidbenosti ili ograničenog uvjerenja o plovidbenosti i potvrde o provjeri plovidbenosti na osnovu pregleda plovidbenosti u skladu sa Aneksom I (Dio-M) ili Aneksom Vb (Dio-ML) Uredbe (EU) br. 1321/2014.;

(5) u tački 21.A.179, tačka (i) tačke (a)(2) mijenja se i glasi:

„(i) nakon podnošenja prethodnog uvjerenja o plovidbenosti i važeće potvrde o provjeri plovidbenosti izdate u skladu sa Aneksom I (Dio-M) ili Aneksom Vb (Dio-ML) Uredbe (EU) br. 1321/2014;”;

(6) u tački 21.A.441, tačka (a) mijenja se i glasi:

„(a) Popravka se vrši u skladu sa Aneksom I (Dio-M), Aneksom II (Dio-145), Aneksom Vb (Dio-ML) ili Aneksom Vd (Dio-CAO) Uredbe (EU) br. 1321/2014 ili je vrši organizacija za proizvodnju koja je odobrena u skladu sa Odjeljkom G ovog Aneksa, u skladu sa pravom iz tačke 21.A.163(d);”;

(7) u tački 21.A.604, tačka (b) mijenja se i glasi:

„(b) odstupajući od tačke 21.A.611, zahtjevi iz Odjeljka D primjenjuju se na odobravanje izmjena projekta od strane imaoca ETSO ovlašćenja za pomoćni uređaj za napajanje i izmjena projekta od drugih podnosilaca zahtjeva koje se klasifikuju kao manje izmjene, a zahtjevi iz Odjeljka E primjenjuju se na odobravanje izmjena projekta od strane drugih podnosilaca zahtjeva koje se klasifikuju kao veće izmjene. Kada se primjenjuju uslovi Odjeljka E, umjesto dodatnog uvjerenja o tipu izdaje se posebno ETSO ovlašćenje; i”;

(8) u tački 21.A.711, tačka (d) mijenja se i glasi:

„(d) Odobrena organizacija može da izda dozvolu za let (EASA Obrazac 20b, vidjeti Dodatak IV) na osnovu datih prava u skladu sa tačkom CAMO.A.125 Aneksa Vc (dio-CAMO) Uredbe (EU) br. 1321/2014 ili sa tačkom CAO.A.095 Aneksa Vd (dio-CAO) Uredbe (EU) br. 1321/2014, kada su uslovi leta iz tačke 21.A.708 ovog Aneksa odobreni u skladu sa tačkom 21.A.710 ovog Aneksa.”;

(9) u tački 21.B.325, tačka (c) mijenja se i glasi:

„(c) Za novi ili korišćeni vazduhoplov koji potiče iz države koja nije država članica, uz odgovarajuće uvjerenje o plovidbenosti iz tačke (a) ili (b), nadležni organ države članice registra izdaje i inicijalnu potvrdu o provjeri plovidbenosti (EASA Obrazac 15a ili 15c, vidjeti Dodatak II).”;

(10) u tački 21.B.326, tačka (iii) tačka (b)(1) mijenja se i glasi:

„(iii) da je vazduhoplov pregledan u skladu sa odredbama Aneksa I (Dio-M) ili Aneksa Vb (Dio-ML) Uredbe (EU) br. 1321/2014, prema potrebi;”;

(11) u tački 21.B.327, tačka (C) tačka (a)(2)(i) mijenja se i glasi:

„(C) da je vazduhoplov pregledan u skladu sa odredbama Aneksa I (Dio-M) ili Aneksa Vb (Dio-ML) Uredbe (EU) br. 1321/2014, prema potrebi;”;

(12) u popisu dodataka „EASA OBRASCI” upućivanje na „Dodatak II — EASA obrazac 15a Potvrda o provjeri plovidbenosti” mijenja se i glasi:

„Dodatak II — EASA Obrazac 15a i 15c — Potvrda o provjeri plovidbenosti”;

(13) Dodatak II mijenja se i glasi:

“Dodatak II

EASA Obrazac 15a — Potvrda o provjeri plovidbenosti



**POTVRDA O PROVJERI PLOVIDBENOSTI
AIRWORTHINESS REVIEW CERTIFICATE (ARC)**

PPP BROJ: [REDACTED]
ARC REFERENCE: [REDACTED]

U skladu sa Uredbom Evropskog parlamenta i Savjeta (EU) br. 2018/1139 Agencija za civilno vazduhoplovstvo ovim potvrđuje da se sljedeći vazduhoplov:

Pursuant to Regulation (EU) No 2018/1139 of the European Parliament and of the Council the Civil Aviation Agency hereby certifies that the following aircraft:

Proizvođač vazduhoplova:
Aircraft manufacturer:
Oznaka proizvođača:
Manufacturer's designation:
Oznaka registracije vazduhoplova:
Aircraft registration:
Serijski broj vazduhoplova:
Aircraft serial number:

smatra plovibnenim u vrijeme pregleda.
is considered airworthy at the time of the review.

Datum izdavanja: Datum prestanka važenja:
Date of issue: Date of expiry:
Sati naleta (FH) vazduhoplova na datum izdavanja (*):
Airframe Flight Hours (FH) at date of issue ()*
Potpis: Broj ovlašćenja:
Signed: Authorisation No.

1. produženje: vazduhoplov je bio u kontrolisanom okruženju u skladu sa tačkom M.A.901 Aneksa I (Dio-M) Uredbe Komisije (EU) br. 1321/2014 u protekloj godini. Vazduhoplov se smatra plovibnenim u vrijeme izdavanja ovog produženja.

1st Extension: The aircraft has remained in a controlled environment in accordance with point M.A.901 of Annex I (Part-M) to Commission Regulation (EU) No 1321/2014 for the last year. The aircraft is considered to be airworthy at the time of the issue.

Datum izdavanja: Datum prestanka važenja:
Date of issue: Date of expiry:
Sati naleta (FH) vazduhoplova na datum izdavanja (*):
Airframe Flight Hours (FH) at date of issue ()*
Potpis: Broj ovlašćenja:
Signed: Authorisation No.
Ime organizacije: Broj odobrenja:
Company name: Approval reference:


2. produženje: vazduhoplov je bio u kontrolisanom okruženju u skladu sa tačkom M.A.901 Aneksa I (Dio-M) Uredbe Komisije (EU) br. 1321/2014 u protekloj godini. Vazduhoplov se smatra plovibnenim u vrijeme izdavanja ovog produženja.

2nd Extension: The aircraft has remained in a controlled environment in accordance with point M.A.901 of Annex I (Part-M) to Commission Regulation (EU) No 1321/2014 for the last year. The aircraft is considered to be airworthy at the time of the issue.

Datum izdavanja: Datum prestanka važenja:
Date of issue: Date of expiry:
Sati naleta (FH) vazduhoplova na datum izdavanja (*):
Airframe Flight Hours (FH) at date of issue ()*
Potpis: Broj ovlašćenja:
Signed: Authorisation No.
Ime organizacije: Broj odobrenja:
Company name: Approval reference:

EASA Obrazac 15c — Potvrda o provjeri plovidbenosti

POTVRDA O PROVJERI PLOVIDBENOSTI (za vazduhoplove u skladu sa Aneksom Vb (Dio-ML))
AIRWORTHINESS REVIEW CERTIFICATE (ARC) (for aircraft complying with Annex Vb (Part-ML))

PPP broj: 

ARC reference:

U skladu sa Uredbom Evropskog parlamenta i Savjeta (EU) 2018/1139:
Pursuant to Regulation (EU) 2018/1139 of the European Parliament and of the Council:

[NAZIV NADLEŽNIH VLASTI]
[NAME OF THE COMPETENT AUTHORITY]

Ili/or

[NAZIV, ADRESA i BROJ ODOBRENE ORGANIZACIJE]
[NAME OF APPROVED ORGANISATION, ADDRESS and APPROVAL REFERENCE]

Ili/or

[IME I PREZIME OSOBLJA KOJE VRŠI SERTIFIKACIJU I BROJ DIO-66 DOZVOLE (ILI NACIONALNOG
EKVIVALENTA)]

[FULL NAME OF THE CERTIFYING STAFF AND PART-66 LICENCE NUMBER (OR NATIONAL EQUIVALENT)]

ovim potvrđuje da je obavio/la pregled plovidbenosti u skladu sa Uredbom (EU) br. 1321/2014 na sljedećem
vazduhoplovu:

hereby certifies that it has performed an airworthiness review in accordance with Regulation (EU) No 1321/2014 on the following aircraft:

Proizvođač vazduhoplova:
Aircraft manufacturer:

Oznaka proizvođača:
Manufacturer's designation

Oznaka registracije vazduhoplova:
Aircraft registration:

Serijski broj vazduhoplova:
Aircraft serial number:

i ovaj vazduhoplov smatra se plovidbenim u vrijeme pregleda.
and this aircraft is considered airworthy at the time of the review.

Datum izdavanja:
Date of issue:

Datum prestanka važenja:
Date of expiry:

Sati naleta (FH) vazduhoplova na datum izdavanja (*):
Airframe Flight Hours (FH) at date of issue ()*

Potpis:
Signed:

Br. ovlašćenja (ako je primjenljivo):
Authorisation No (if applicable):

1. produženje: vazduhoplov ispunjava uslove iz tačke ML.A.901(c) Aneksa Vb (Dio-ML).

1st extension: The aircraft complies with the conditions of point ML.A.901(c) of Annex Vb (Part-ML).

Datum izdavanja:
Date of issue:

Datum prestanka važenja:
Date of expiry:

Sati naleta (FH) vazduhoplova na datum izdavanja (*):
Airframe Flight Hours (FH) at date of issue ()*

Potpis:
Signed:

Broj ovlašćenja:
Authorisation No.

Ime organizacije:
Company name:

Broj odobrenja:
Approval reference:

2. produženje: vazduhoplov ispunjava uslove iz tačke ML.A.901(c) Aneksa Vb (Dio-ML).

2nd extension: The aircraft complies with the conditions of point ML.A.901(c) of Annex Vb (Part-ML).

Datum izdavanja:
Date of issue:

Datum prestanka važenja:
Date of expiry:

Sati naleta (FH) vazduhoplova na datum izdavanja (*):
Airframe Flight Hours (FH) at date of issue ()*

Potpis:
Signed:

Broj ovlašćenja:
Authorisation No.

Ime organizacije:
Company name:

Broj odobrenja:
Approval reference:

(*) izuzev za balone i vazdušne brodove

EASA Obrazac 15c, izdanje 3."